WIKIPEDIA

Khamnigansk

Khamnigansk er eit mongolsk språk som vert snakka aust for Bajkalsjøen og nord for Mongolia i russisk Sibir. Khamniganfolket snakkar både khamnigansk og evenkisk. Khamnigansk er det mongolske namnet på evenkisk, medan *khamnigansk* mongolsk er eit distinkt mongolsk språk.

Khamnigansk blir snakka av kring 2,000 personar.

Litteratur

- Janhunen, Juha. *Material on Manchurian Khamnigan Mongol.* Castrenianumin toimitteita, 37. Helsinki, 1990.
- Janhunen, Juha. On the position of Khamnigan Mongol. *Journal de la Société Finno-Ougrienne, 84.* Helsinki, 1992.

Bakgrunnsstoff

- Oppsummering av khamnigansk (http://wals.info/languoid/lect/wals_code_mkh) i *World Atlas of Language Structures*

Denne språkartikkelen er ei **spire**. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å *utvide han (https://nn.wikipedia.org/w/index.php?title=Khamnigansk&action=edit)*.

v · d · e (https://nn.wikipedia.org/w/index.php?title=Mal:Mongolske_spr%C3%A5k&action=edit)

Mongolske språk

Klassisk mongolsk språk · Burjatisk · Dagursk · Guluighursk · Kalmykisk · Khalkamongolsk · Khamnigansk · Khorchinsk · Mongolsk · Monguorsk · Oiratisk · Ordos · Pao-an · Santa

Henta frå «https://nn.wikipedia.org/w/index.php?title=Khamnigansk&oldid=3143795»

Denne sida vart sist endra den 31. mai 2019 kl. 07:30.

All tekst er tilgjengeleg under Creative Commons-lisensen Namngjeving/Del på same vilkåra. Sjå Vilkår for detaljar.